





**JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
**„NAŠE DIJETE“ TUZLA**  
**KREČANSKA BROJ 3, 75000 TUZLA**  
**ID BROJ: 4209046740000    CENTRALA/FAX: +38735369920**  
**n-dijete@bih.net.ba    www.nasedijete.ba**

b) Da li je dijete alergično i u koliko je DA navedite alergene:

c) Da li Vaše dijete ima zdravstvenih teškoća, hroničnih ili akutnih: febrilne konvulzije, epilepsija, astma, respiratorne poteškoće, tjelesna oštećenja, ostalo... sa kojima trebamo biti upoznati i ako je odgovor DA molimo da priložite postojeću medicinsku dokumentaciju.

d) Da li dijete ima odstupanja u razvoju dijagnostifikovana od ljekara: DA – NE

Ukoliko ima molimo Vas da u sklopu prijave za upis djeteta priložite postojeću medicinsku dokumentaciju (npr. nalaz i mišljenje logopeda, psihologa, ljekarski nalazi i sl.). dokumentacija će se čuvati u personalnom dosijeu djeteta i koristiti isključivo za potrebe inicijalnog razgovora i mogućeg upisa djeteta u vrtić i neće se koristiti u druge svrhe.

**IZABERITE PROGRAM KOJE ĆE VAŠE DIJETE POHAĐATI (zaokružite):**

- a) Cjelodnevni program (6,00 h – 17,00 h)
- b) Poludnevni program (7,00 h – 12,00 h ili 8,00 h – 13,00 h)
- c) Program produženog boravka za djecu školskog uzrasta (6,00 h – 17,00 h) Molimo da navedete:
  - Upisan u prvi razred osnovne škole \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 20\_\_ .godine

**IZJAVA RODITELJA**

*Kao podnositelj Zahtjeva za upis djeteta u vrtić, uz priloženu dokumentaciju, izjavljujem da sam podnošenjem zahtjeva za upis, koji sadrži moje lične podatke i lične podatke moga djeteta, saglasan/saglasna za njihovo prikupljanje i obradu u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BIH“, broj: 12/2025 ) i drugim važećim zakonskim propisima. Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u prijavi za upis djeteta i priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni, te ovlašćujem Ustanovu da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim važećim zakonskim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u vrtiću.*

**OBAVEZNA DOKUMENTACIJA**

- Izvod iz matične knjige rođenih za dijete
- Obrazac prebivališta CIPS, odnosno PBA 1 ili PBA 3 djeteta
- Zdravstvena dokumentacija djeteta, ukoliko ima poteškoća u razvoju ili određenih zdravstvenih problema (kopija)
- Obrazac prebivališta PBA 1 ili PBA 3 roditelja/staratelja podnosioca zahtjeva
- Identifikacioni dokument roditelja/staratelja-podnosioca zahtjeva (pokazati na uvid prilikom zaključivanja Ugovora)

**Svu dokumentaciju je potrebno predati u originalu ili ovjerenom kopiji, koja nije starija od 6 mjeseci.**

**Nakon odobrenog upisa u vrtić roditelji/staratelji djeteta su obavezni, prilikom potpisivanja Ugovora, priložiti ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove/ljekara.**

Upis se vrši prema broju raspoloživih mjesta u skladu sa pedagoškim standardima i normativima TK.

**POTPIS RODITELJA/STARATELJA:** \_\_\_\_\_

**BROJ LIČNE KARTE I MJESTO IZDAVANJA:** \_\_\_\_\_

Zahtjev zaprimio: \_\_\_\_\_  
(popunjava službeno lice)

Datum zaprimanja zahtjeva: \_\_\_\_\_  
(popunjava službeno lice)